

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 0 U 026267 16 U
Sarajevo, 24.09.2019. godine**

Kantonalni sud u Sarajevu , sudija Mujagić Vildana, u upravnom sporu tužitelja Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja „EKOTIM“ iz Sarajeva, ulica Grbavička broj 50, zastupan po predsjedniku Tikveša Rijadu, protiv tuženog Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo, i zainteresovane strane Rudnici mrkog uglja „Banovići „ d.d. Banovići , ulica Armije BiH broj 52, zastupan po punomoćniku Alić Damiru, advokatu iz Tuzle, ulica Maršala Tita broj 36., radi poništenja rješenja, broj :UPI/05/2-23-11-64-14/12 SN -II od 18.02.2016. godine, u predmetu izdavanja okolišne dozvole, dana 24.09.2019. godine, donio je :

R J E Š E N J E

Tužba se odbacuje.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem tuženoog , broj i datum kao u uvodu tačkom 1. dispozitiva, izdaje se okolinska dozvola investitoru Rudnici mrkog uglja „Banovići“, d.d. Banovići za formiranje hidroakumulacije „Ramići“, Općina Banovići u cilju obezbjeđenja tehnološke vode za potrebe buduće Termoelektrane Banovići 1-350 MWe. Dispozitivom osporenog rješenja je utvrđena lokacija pogona i postrojenja , zatim pogoni i postrojenja za koje se izdaje okolinska dozvola , uticaj , uslovi i mјere za ublažavanje negativnih efekata u fazi građenja i fazi korištenja . Faze građenja , kao i ostali uslovi pod kojima se izdaje okolinska dozvola, kako je to bliže utvrđeno dispozitivom osporenog rješenja.

Tužbom od 18.04.2016. godine, tužitelj je pred ovim sudom pokrenuo upravni spor, osporavajući rješenje tuženog, zbog povrede pravila upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tužbi se navodi da je tužitelj u postupku koji je predhodio donošenju osporenog rješenja , isticao primjedbe na Studiju o procjeni uticaja na okoliš za formiranje hidroakumulacije „Ramići „ od 05.11.2014. godine, primjedbe „Ekotima“ Sarajevo, na dopunjenu Studiju od 03.06.2015. godine i primjedbe na dopunjenu Studiju „Ekotim-a“ od 26.11.2016. godine, na koji način je tužitelj učestvovao u postupku donošenja osporenog rješenja, kao zainteresirani subjekt. Međutim, tuženi organ nije prihvatio činjenicu da je tužitelj stranka u postupku , zbog čega tužitelju nije ni dostavio osporeno rješenje od 18.02.2016. godine. Tek nakon upućenog zahtjeva tužitelja za dostavu pobijanog rješenja od 08.03.2016. godine, tuženi je dana 19.03.2016. godine, tužitelju dostavio osporeno rješenje, pa je tužitelj u zakonom predviđenom roku od 30 dana, protiv osporenog rješenja pred sudom pokrenuo upravni spor. Tužitelj ističe da mu u smislu člana 64. stav 3. i 58. stav 3. Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH, pripada svojstvo stranke u postupku, što tuženi nije cijenio, jer nije razmatrao primjedbe i sugestije, koje je tužitelj uputio tuženom, uslijed čega smatra da činjenično stanje je pogrešno i nepotpuno utvrđeno , iznoseći detaljno razloge zbog čega osporeno rješenje je donijeto protivno odredbi člana 12. tačka 4). Zakona o upravnim sporovima. Tužbom je predložio da sud osporeno rješenje kao nezakonito poništi i predmet vrati tuženom na ponovni postupak.

U odgovoru na tužbu, podneskom od 26.05.2016. godine, tuženi je istakao prigovor nedostatka aktivne legitimacije na strani tužitelja i prigovor neblagovremenosti tužbe. Iz sadržaja odgovora na tužbu , proizilazi da tuženi u cijelosti ostaje kod razloga datih u obrazloženju osporenog rješenja, jer isto smatra pravilnim i zakonitim. Predložio je da sud tužbu odbaci ili odbije kao neosnovanu.

Zainteresirana strana , putem punomoćnika podneskom od 08.08.2017. godine, je također istakla prigovor nedostatka aktivne legitimacije na strani tužitelja i prigovor prigovor neblagovremenosti. Posebno ističe da je dana 27.07.2017. godine, u Beču od strane Sekretarijata Energetske zajednice Evropske Unije , provedena medijacija, povodom okolinskih dozvola za TE Banovići i TE Tuzla 7 i postignut sporazum o medijaciji , po kojem će tuženi postupiti na način da osporeno rješenje usaglasi /izmjeni i prilagodi Direktivama Evropske Unije, koje imaju snagu zakonskih propisa u BiH, iz kojih razloga smatra da je sama tužba nesvrshodna i bezpredmetna. Predlože da sud tužbu odbaci ili istu odbije kao neosnovanu.

Sud je odlučio kao u dispozitivu rješenja iz sljedećih razloga :

Odredba člana 58. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj :33/2003), na koju se tužitelj poziva u tužbi, ističući da mu je po osnovu navedene odredbe, u konkretnoj upravnoj stvari, priznato svojstvo stranke , kao zainteresiranog subjekta, je navedena odredba izmjenjena Zakonom izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ ,broj :38/2009), i to odredbom člana 22. kojom je propisano da u članu 58. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti okoliša, se brišu , a dosadašnji stav 3. postaje stav 1; mijenja se i glasi : „ Za pogone i postrojenja za koja je potrebna prethodna procjena uticaja na okoliš nadležno ministarstvo dostavlja zahtjev za izdavanje okolinske dozvole , zajedno sa prilozima, nadležnim organima i zainteresiranim subjektima, radi davanja mišljenja i sugestija.“

Pomenuti Zakon, na osnovu kojeg je donijeto osporeno rješenje je definisao pojam zainteresirane stranke , tako da : „zainteresirana stranka /organ“ – je fizičko ili pravno lice ili organizacija koja živi ili radi u području uticaja ili području koje će vjerovatno biti pod uticajem.

Imajući u vidu citirane odredbe zakona, kao i činjenicu da je tužitelj Udruženje, čije je sjedište u Sarajevu, na adresi Grbavička broj 50., kako je to označeno u tužbi, a da predmetna okolinska dozvola izdata investitoru Rudnici mrkog uglja „Banovići“, d.d. Banovići, za formiranje hidroakumulacije „Ramići „ , Općina Banovići –to tužitelj nema svojstvo zaintersirane stranke u smislu Zakona o zaštiti okoliša , kao materijalnog zakona.

Tužitelj nema svojstvo zaineresiranog lica , ni u smislu člana 15. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, („Službene novine Federacije BiH“ broj : 9/05), kojim je propisano da kada je pojedincu učlanjenom u neku društvenu organizaciju ili udruženje građana koja prema svojim pravilima (statutu) ima zadatak da štiti određena prava i interes svojih članova, upravnim aktom povrijeđeno neko takvo pravo ili interes, ta društvena organizacija odnosno udruženje građana može, po pisanom pristanku svog člana, u njegovo ime podnijeti tužbu i voditi upravni spor protiv takvog upravnog akta.

Iz sadržaja tužbe ne proizilazi da je osporenim rješenjem povrijeđeno pravo ili pravni interes nekog od članova tužitelja i da je tužitelju po pisanom pristanku njegovog člana , dato ovlaštenje da u njegovo ime podnosi tužbu i vodi upravni spor.

Iz navedenih razloga , ovaj sud je u skladu sa odredbama člana 25.stav 1. tačka 1.Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

POUKA: Protiv ovog rješenja žalba se ne može izjaviti.

